




KE BATLA GO NNA ...

Buka ena ke ya ga









Ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le dibuka di le lekgolo fa a le dingwaga di le tlhano. Go fitlhelela seo, BookSprint e kgobokanya baitseanape ba ba tlamang ba ithaopelang go dira dibuka tse disha tsa dipolelo tsa Namibia tse mongwe le mongwe a ka di ranolelang mo puong ya gagwe ka kgololesego. Go bona tshedimose tso e e oketsegileng le go itseela dibuka tse dintle tse digatisiawang, etela tsebe ya rona ya porojeke: www.booksprintnamibia.org

Ke batla go nna ...

E tshwantshitswe ke Mitchell Gatsi

E kwadilwe ke Lucia Shali-Paulus

E dirilwe ke Rauha Shagandjua

E rulagantswe ke Nasrin Siege

E ranotswe ke Seiun Tjihonge

E tlhatlhobilwe ke Alma Songo

E baakantswe ke Lisa Borman

BookSprint Namibia ka thuso ya Goethe-Institut Namibia le Boemedi jwa Repaboliki ya Federal ya Jeremane mo Namibia ka 29 Diphallane 2022.

ISBN: 978-99945-912-2-0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

Attribution: You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.





KE BATLA GO NNA ...

Lucia Shali-Paulus

Mitchell Gatsi

Rauha Shagandjua





“Bona,” go bua Nali.
“Mme ke yole.”







“Ga ke gola, le nna ke
batla go nna lepodisi.
Jaaka Mme!”





“Ke batla go nna mmeodi
wa moriri, jaaka Ntate,” go
bua Elina.













“Ke rata dithunya,” go bua
Nali. “Nka rekisa dithunya
ga ke gola.”





“Nka nna mkgweetsi
wa dibesi gape,” go
bua Elina.







“Oh, ke rata aesekekerimi,”
go bua Nali. ”Akanya ke
rekisa aesekekerimi tsatsi
lotlhe!”













“Ke batla go ithuta go
apaya,” go bua Elina.
”Jaaka Mmemogolo?”
“Ee!”











“Ke batla go ithuta go
bala,” go bua Nali.
Elina o tsaya buka.
“Tla ke go balele.”





